

**A Giunsa sa pagdaghan sa grasya sa labi pa gayud kon ang sala nagaabunda sab? Roma 5:20.**

- ❖ Igo ang grasya sa pagpasaylo sa **matag** sala.
- ❖ Nagasulbad ang grasya sa makalilisang nga mga resulta sa sala.
- ❖ Nagabuntog ang grasya sa kamatayon ug nagahatag kanatog kinabuhing dayon pinaagi kang Jesus.
- ❖ Ang grasya makapausab kanato.

**B Sumala sa Roma 6:1-11, ang mga Cristohanon nangamatay ngadto sa sala pinaagi sa bautismo. Unsa kana ka posible?**

- ❖ Pinaagi sa bautismo...
  - Ang karaang kaugalingon (ang atong mga makasasalang hingyap) ug gawasnon kita gikan sa sala
  - Ang bag-ong kinabuhi mabanhaw gikan sa kamatayon (dili na kita mag-alagad sa sala)
  - Kita magkinabuhi alang sa Dios

**C Kon ang magtutuo mamatay ngadto sa sala pinaagi sa bautismo, makasala pa ba siya pag-usab? Roma 6:12.**

- ❖ Oo, makasala, apan takos siya nga mopili sa buot niya nga madumalahan pinaagi sa sala o dili.
- ❖ Ang karaang tawo **NAGAHINGYAP** sa pagpuyo alang sa sala.
- ❖ Ang bag-ong tawo **NAGAHINGYAP** sa pagpuyo alang sa dios, bisan pa siya makasala pa usahay.
- ❖ Dili kita makabuntog sa sala pinaagi sa atong kaugalingon. Lamang pinaagi sa pagtoo ug pagpasalamat ngado sa mga saad sa Dios kita makabuntog batok sa sala.

**D Unsay kalabutan sa ‘dili mauilalum sa balaod, apan ilalum sa grasya?’**

- ❖ Ang ‘mailalum sa balaod’ nagakahulogan og paggamit sa balaod ingon nga usa ka dalan ngadto sa kaluwasan.
- ❖ Ang ‘mailalum sa grasya’ nagakahulogan og paggamit sa grasya ingon nga usa ka dalan ngadto sa kaluwasan.

**E Kon dili na kita ilalum sa balaod, nganong kinahanglan pa kita magtuman niini? Roma 6:15.**

- ❖ Ang tawo gawasnon gikan sa pagdumala sa sala lamang pinaagi sa grasya sa Dios. Busa, unsaon pagtindog nga husto o makataronganon sa direkta ilalum sa karaang kaulipnan?
- ❖ Bisin kinsa nga nagapamalibad nga maunahan sa katumanan sa balaod sa Dios pinaagi sa Iyang grasya maoy pagsalikway niana nga grasya; siya nagasalikway sa kagawasan ug kaluwasan sa Dios.

**F Ikaw ba ulipon sa sala o sa pagtuman? Roma 6:16.**

- ❖ Mga ulipon sa sala = Kamatayon.
- ❖ Mga ulipon sa pagkamatinumanon = Pagkamatarung.

**G Unsaon nato nga mamahimong mga ulipon sa pagkamatinumanon? Roma 6:18.**

- ❖ Ang hustong doktrina o panudlo nagatabang kanato nga mamahimong mga “ulipon ngadto sa pagkamatarung.”

**H Unsay atong makuha sa dihang kita mabadbaran sa sala? Roma 6:19-23.**

- ❖ Kita himoong mga ulipon ngadto sa Dios.
- ❖ Kita adunay atong bunga ngadto sa pagkabalaan.
- ❖ Kita adunay kinabuhing dayon diha kang Jesu-Cristo, nga atong Ginoo.